

Чурапчы ултуун ханыата

Сэттиний 11 күнэ, 2022 сийл, бээзинсэ

№ 44 (11870)

стр. 2

стр. 3

стр. 6

САНА ТУТУУМырылаа элбэх
кыбартыралаах
саңа дын айылынинаСЭРГЭХ ДЬАҢАЛКоллекционердар
быыстапкалара
тэрилиниэДИТЭРЭТИИРЭ МУННУГА“Мичил” уүйеагига
доруобуйаларыши хааччахтаах
оюлорго аналлаах “Эрдэгэн
комолоңүү” сулууспата айылынина

стр. 4

ТЭТТИК СОНУННАР**Алмааска биир дойдулаахтар
быт азат ингэрилиниэ**

“Саха АССР 100 смыггар 100 алмас” быраймын итишн Саха спиритэн Сэбизэй Со-
йус уонна Социалистический Улз дьоруобайдаа буулбут, устуоруяа кирибт дынуу уонна Саха
спиритэн билээр-коштор уоластыбаний, сударыс-
тыбаний дээжталтэрийн алттарын ингээлээр.

2021 сийл сэттиний 6 күнүгээр «Водораздельные галечники» дын сиргэ буулгын алмааска Социалистический Улз Дьоруобай Роман Константинов азат ингэрилиниэ. Ювенирний алмаас ыйва-
ныа – 84,45 карат.

1945 с. кулун дынаалбай тахсыйтийн 94 бы-
рышынгэ, 1946 с. 95,5 бырышынгэ, 1947 с. 55
биоттон 55 кулуну ылан, 100% тизрибигээ. ССРС
Үрдүү Сэбизэй Президиумын 1948 с. атырдах
ыйни 5 күнүнээдүйн Ыйыацынан, сэргээ иитилти-
гээр уулуччуу үрдүү көрдөрүүлээрин ишин, Ленин
урдымын итишн «Сэргээ уонна етүүд» кынъын
комус мэгзэли туттаран турал, Социалистический
Улз Героина үрдүү азат ингэришибетээ.

Аны лингвист Семен Новгородов затын 53
караалтаах алмааска ингээдээр. Биир дойдулаах-
лыт Семен Андреевич – саха бастакы лингвист-
учуункаа, сахалын тылынан бастакы уорзх ки-
нгээтийн алттара буулгар. Бу алмаас 53 караалтаах
дизн СФ Ил Дарханын уонна СФ Бырабыталь-
стыбатын пресс-сулууспата иитиннэрэр.

Санжан эттэхээ, “Саха АССР 100 смыггар 100
алмас” быраймын СФ Ил Дархана Айсен
Николаев уонна АЛРОСА АХ кобулэхининээн
олохко кирибигээ. Семен Андреевич дынаардаах
үзүүн түмүтэр кин аллаалбайтынан Петроградка
сахалын шрифт күтүүлүбүтээ.

**Хатылыга гаас ситетэ
тардышлыгаа**

Уулас банилтыга Степан Саргыдаев уонна “Са-
хатранснефтехаз” генеральный директор эрэд Алексей
Колодезников видеосибээс ненүү Хатылы
юнионгийн гластанын болтуруоунун тул дүүл-
дэстэгээр.

“Уулас дынаалтатаа бөйчилэж икки ардынаваа 7
бисэрээ утасаа гаас сурин утасын тардышлыгаа үз-
ни-хамнын сургуулчээ. Маныаха Ил Дархан Ай-
сен Николаев сорудаамынан, бу бырайыгын олохко
килээрнээг Фраспүүбүүлүүс “Бырабытальстыбаты
үүблээжини көрүүвээ”, – дизн Алексей Колодез-
ников иитиннэрээ.

Гластанын хас да түүмэхтээх буулгуудаа. Эн-
гилгээтийн гаас тэрилтээ бөйчилэж ийншиээни ситетэ-
ми тардышлыгаа үзүүн садалгыбытынан барыцаа.

**Уулас быраастара Кытсанах
юнионгээр үзлээтилэр**

Чурапчыгаа кин балыына истислийнээр,
кылаабыг быраас Артем Ксенофонтов дынаал-
тынан, ыраах сыйтар ийншиэктэргэ сийдэн олох-
тохтор доруобуйаларын көрслөр-истэгээр.

Нээвээс садаланынтаа, уулас дынаалтатын субэ-
мунинадар Кытсанах ийншиэгийн балыыга Егор
Потапов: “Быраастара Кытсанахха ханан кээлээрэ
былааннаарын?” – дизн уулас кылаабынай бы-
раастараа туюулжээ.

Ол курдүүс, бу күнэргээ көнө сийдээр моби-
льный комплексийн Кытсанах ийншиэгээр
смыртлыгар. Терапевт, эндокринолог, онколог,
оториноларинголог, окулист, акушер-гинеколог
быраастараа үзлээтилэр. Маны тайланын олохтох-
тор УЗИ-га көрдөрдүлэр. Бу күн уолсайа 173 кини
кордерээ.

**Чурапчыга “Забой-2022”:
сылы туоруур
Эппит-аспыт бэлэм****Чурапчыга
күн-дьыл туурга**Сэттиний
11 күнэ
бээзинсэСэттиний
12 күнэ
СУБУОТАСэттиний
13 күнэ
БАСКЫНЫАНЬЯСэттиний
14 күнэ
БЭНИДИЗНЬИКСэттиний
15 күнэ
ОПТУОРУНЬҮКСэттиний
16 күнэ
СЭРЭДЭСэттиний
17 күнэ
СЭРЭДЭ

-13° -21°

-19° -24°

-11° -24°

-22° -33°

-28° -36°

-32° -36°

-26° -27°

ФОТОРЕПОРТАЖ



Чурапчыга “Забой-2022”: сылы туоруур эпнит-аспыт бэлэм



Улуус кининийн буюунаа 1дэх сүүнүүлэри маассобай астаанын түмүүтэнд. Нэдээлэж юринг “Чурапчы” ТХПК үзүүнтээр утуулар ууларын умнан турал, бинир да күнү орообокс, тохтолбут дээни билэжээ үзэгүзүүнүүдээр смыгтыгын. Кинилэр сиралаах үзүүрэн түмүүтэр қыстыгы туоруур смылаацаа эпнит-аспыт тутуулжсанар буулажа.

Мини буюунааа тийвийнбэр, үзэхамнаас үмүрүүбэрэ бинир күн хувьтывтээ. “Чурапчы” ТХПК биребильян шатны бэрэсэдээгээлийн Николай Афанасьевич Аржаковын корсон үзэхамныгын биланситим. Онууха кини манийн хоруудаас.

Бынай алтасай балшаммыт – 883 тобо, сарсын 60, онтон бүгүн 119 тобо бынаарылыннаа, сүүнүү астаанын бүтээр. Онтон убанын туслаа күнгээ слоруухлут. Билигийн халшаммыт ичигээж бэрг буюлан, кытайн хомуулбатыбыт, итихи таңынан убана ихамнаа ажылаах буулууда. Сүүнүү этээ, балырынгынга холбоотохло, хамчыстыбатаа быдан ордук, урдуку суртаах эт зэвх, балырын овох ажылаах эт. Дэлхийн төхөн кынадлынан колен туттараллар, итихи таңынан 100-тэн тахса тобо онгоёе туттуулнаа. Ити бишигийн бэлэнт балшаммыт – 883, итихи таңынан, этиллибизэн курдук онгоёе, туттуубут. Саамай зэлбэх 170-ча сүүнүү Мирялаттан колт, онуу сэргэ Чакыр, болтуур нээндээгүйцээр эрдээтгэн дуогабарданаа ажлаан туттаралылар. Халшаммыт хата турал бээрэд, нахиа сымылбатаа, ашара тымынбатаа. Бишигийн улуус сымлаацаа айнан бэлэнтээсүүнгээ үзүүлжигит. Бу эт барыга бүтүн улууны хичгийнбар. Түгээниийн тубланы, күүстээх үзэхээ сымдаар колхжинийтээр биребильяннын азарттан диринг махталын төрдэбин, кинилэр күүстэринэн үзбийт таңаарылаах, кинийнлаах-хотуулаах.

Мантан салгын бэйнлигтийн сэргээ улзуустаацаа кини буюунааа ынтындылыбайт үзэхамнаас үгээни, тэрэлтээ үзүүнтээрин хэртэйсэдээ үзэтийнит түгээнэрбийн энгийн дүүлгүүтүүгээр таңарабайсан.

Сони ЖЕНДРИНСКЭЙ.



2022 – ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭЗ ИЙЭ СЫЛА

Чакыр нэһилиэгийн Йытык ийэлэрэ

Киши аймах ийэгтэн төрөөн үүсэн сайдар, дьон-норуот аймах, уруу-хаан буолан, Конгон омук буолан сайдар, Бийниги Бодтуруускай улувуун 1 Чакыр избилизгэр 1880-с сүүлчлэх 1500 кишилэх эрдэбүүн, сүлга 40-60 оёо төрүүрүүн архынгийн до-кумууонарыг гар көрүөххэд сөн, онгон билигийн оёо төрөөнүүз сүлтган сүл ажлынан шилжүүлж, Сирбит изэн кычлаан, уопсай ахсааммыг 600 кыранан қынайбат курдук. Урук-ку юмгээ, сэлдэх дабаны буоллар, бинирдилтээн 20-лийн обзороо ыал баараа билитээр. Ордук сут-кураан, сэрийн юниттэн киши бийнээ ажлыаабыгтын юниттэн элбэх оёо тооюу ыал ийтигээр “Ийэбээ Албан аат” мэтээлэ, уордьяагаа дээр аныыр буолбуттара.

Ити кэмнэргэ бийгүй нэнитэжээс элбэх оюлоох ийнхэртэн бастакынан Мария Алексеевна Филиппова, Василий Николаевич Филиппов, б. 1938, 7 уолт оюлонон 1966 сэлт мөнж устар 27 күнүгээр бастакынан Герой ийнхүдүүк аятын ылбыгттара. Онтон Анастасия Михайловна Миронова, Егор Андреевич Миронов, 1938, 5 уолт, Марфа Петровна Барфремова, Павел Николаевич Филиппов, б. 1938, 4 уолт оюлонондор 1972 сэллаахха, аяны энинчилгээр 1973 сэллаахха Матрена Семеновна Кириллина, Николай Гаврилович Кириллин, б. 1938, 4 уолт, Марина Михайловна Афанасьевна, Николай Константинович Афанасьев, 1938, 4 уолт оюлонон эмээз Герой ылт үрдүүк аятын үүлийтээр.

Онтон утаацы буолбакка, Анна-
стасия Васильевна Алексеева,
Николай Дмитриевич Алексеев,
10 кызы, 1 уол обдолон 1975
жилдаахха, Ульяна Николаевна
Ануфриева, Василий Николаевич
Ануфриев, Ульяна бэлээ 4
кызы, 4 уол, уонна юргийн обдо-
горо холбоон, 1996 сэлдээххэд Ге-
ний ийз ытык азтын ылбята, онон
сыра Чакыр излиниэгэр 7 дьонун-
дах ыал ытык азтын сүхлүүтээр.
Бэр дюн бийирэвшигэр тахсы-
баттар.

Бу герой ийз азтын сүкпүт ынал-
жолорутттан дыон-сэргэ сэңгөрни-
ни ылбыт дынуннаах дыон үүнэн
азыстылар. Ол курдук, үтүстүн-
быйыаңы заахтакха, Афанасьев-
ар кыргыттара учууталлар, уо-
шаттар милинисий түбүннәрнүү-
штити ылбылар. Кириллинэр
Калмыко Николаевичтара Саха

САНА КИНИГЭ

Алтынны 28 күнү-
гээр улуустаацы
жин бибилэтиээс аабар
саалатыгар «Алгыс»
литературний-муусу-
саалтынай салонугар
Саха Фроспүүбүлүкэтийн
өрэбийрийтн туйгуна.
Нуралтчы улууңун үөрөххэ
алалтатын экономичес-
тай отделын экономиһа,
лохгоох аагтар Марина
Ивановна Захарова – Кую-
эйэ Хатын күн сиригэр
сабыс- санга “буруолуу
сылдьдар” «Кырырай хал-
ваанига котторбуу» дизэн
шыгыстар, кэс тыл, хоно-
нинор хомуурууньукта-
рын кинигэтэ сурехтэнэ.

Дыро кун Аар айылбаттан
айдарынлаах, Ийз айылбатта уум-
мут этигийилэх ураты багобин
кутугар-суругэр нэгэрэн, тым абы-
лигинаах дьүүрүлгэнин дыримнээ
өөчиньотор Күөгийн Хатын ар-
тадын фынчн содолчнаа

Киннэ Дьюкуускай куорак-

«Следует помнить, что введение в практику

Татьяна Беогеюновна характеризует сухи булган берган, Толоотто из-заин оскудлы обзорурын дылгизээ уороттэрбэнт, спийнэрин Филиппин Роман, Айва Афанаасьевичтыры ишингээ, уол сизээ Эрикши Эрикшин аятынан колхус-сопхус бэррессэээтээ улахан салайачы буола ууммутэ.

Олон бүгүнгү күнгээ биңгиг изийнээсэлтийнгээр бастыг ходобур буялар ийнэнд Александра Михайловна Киршидина юргээ Афанасий Михайлович Сөүтүүэлэх тутааччыта – 3 уолт 2 кынын обдоох, залж сэргийн биңгиг изийнээсэлтийн бастын ыалы. Ийнээрэ Саха Сударшысты баний Университет бицикли-географической факультеты гарынжин, угусын оскуулалтадри учуутальчан үрдүк таңарынын даахьтыг үзэлээбнит. “Материалы скава “Слава” II-е испытание мэтээлийн нацаараадаламмын та, Фростуубулук Дын юргэлжлийн департаментийн, фростуубулук үүрэх х министеристибэтийн грамотынчнын багцтадыннит.

Одзорово Михаил — Саха
Фронтонуулуктоти биркымысы
ланнаса уонна геологияда мини-
нистриян Ы-ка солбүйлгиччы, Мария
— филологическая наука ханымы-
даата. Хотугулуу-Илинги Феде-
ральныи Университет “Вестник
дизайна” научный сурунады кылган
бынай эрдээктэрин солбүйлгиччы
Эдуард — Саха Судаарыстыбенинай
Университет инженерий-тех-
нической факультетин бүтээрэн
горной инженер, доводка сыйымы
начальнишыга. Прокопий Саха
оросчуулукотин экологиида
министерствистэбэтин “Рыболов-
ство” отдельн салайзатчытын
Анна Хотугулуу-Илинги Феде-
ральный Университет финансовой-
экономической индустрии
“Бухгалтерский учет, анализ и
решение” саласынын бүтээрбөйтэ, бары-
такчырын целинад.

— Аның шешіміндең көзіндең түрлөрү мешіндер.
— Аның іршілешкесі ылтык аздарлықтан біннеги азттыбыт Константин Николаевич Адамов.

лааюнын. Үгүс сыйларга колхуска тутууга үрдүк тайнарынылаахтык үзүлээбиз. 1941 – 1945 с., Ая айшүү сэргинин сыйларынтар «Кызылбашын үзтэкин ишени» мэтуулинэн избараадиламмыгы. Көргөзинин Мотрең Николаевциларын 6 кыые, 1 уол обону төрөлпүттэрэ. Көргөз ободоркыра эрдэхстэрин сөөн, б обону бойлог көрөн-истэй, үерэттэрэй, ыал онгортосон, бишгин зибок син, хос синж кийи автлы автаталлар.

Константин Николаевич 2015-ын 90-жылдагар Саха Ерөстүүбүлүкстин байылыга Е. Борисов ыйнаадынан «Ыңык аздуу балыкчын наизараатталамытта.

Иккисіңіздең бірі Агафий Иванович Адамов — Абайдиң деде, есіннен көп Японияны утағы сорынды тұтынлауда. Иккіншінен — Тамара Семеновнаның Прасковья Петровнаның 15-жылдықтарынан, үйреттірілген, үләніт, ышал — дын оғортобауттара. Одоевский үксүзірэ үрауын, орто үзірханының бүтірек, арасынан мүннүктарынан сиптиңнан да хоштап үзгілін-хамсыны, айа-тұташ олоролғандар. Дыңноруғын аттарының аттарынан дыңноринаш сизнегер, хоса сизнегер ессе да талса түрмөхтарда.

Ити курдук, быйылты билдэршилбайт Низ сылынан бийниги Чакыр избийлигиттэн билдэрбытык нийзкорбантин-абадарбытык бисининизердибит, ыал кута-сүрэй буолбут ийзилэх ага комус ньээснэ үйлчилгээний залбух баштагч төрөөбүрүүлж, убайдынх-быраатлаах. Эзиний дээх-балтынаах буолан хардартай хараисан, дьюнисурон, аймахтарын аятын-сүодун үрдэлтийлж. Онисгүйтэй сирдаларын-хараларын уурхай болгосаас-абадардга албан авч буошуун, обүргэлтийн-терүүтэрийн аяллагчад залбэх ёюлоох ытын ынгылдар күнтэн күн залбии турдууннаар.

Итиник туруу дылмутунан
бийнги, Чыкырбыт наэншисеген
дюно, кизн туттабыт, уонна үтүү
хөхбүргэ сыйыцар элбөгөөнүү
дөвлилөөн дыэс күртүн элбээн, бы
йыл билээрлийнит Ийз салыгар
эээр ыалы коңгулчүрүгөр баҕара
бат

Мария ФИЛИППОВА
учуутал, кыраайын
уорзгүүрүн

Алгыбынан сабаламмыг биһирэм



2022 сүл бэс майын 24 күнүгэр 50 ахсанынан бэхжүүтэнд тахсыбыт. Эппизитнир эрэлжктэр, корректор, верстактын оюгороччу – Дмитрий Петрович Коркин ахсанын ЧРСИО саха тылын уонна литературыгийн үүчүүтэй, СӨҮҮРЭЛҮҮРНҮҮДИЙН түгүнч, «Арас»-ын 2012-

национальной быралыктың анықтамасында, «Көтүөххө, үрдүккөс хотойшую» ерсегүү будуктээзи уоланинан азыылорын вактарда Акулина Николаевна Кузьмина буолар. Айнан илдэг кэмпүр байланынан, ийнине, обуруонан азыылорын дарьыстанын, туошуулсан институт дарас дээрээж он сан

халы оғоңуктары онорор. Кини оғоңуктарын был жаңалықта дүни

болжомтотун тараын тарта.
Надежда Колодезникова «Холонуу», Вероника Маркова – Урун Үйен «Арызыбыш», Надежда Попова «Сэттэ мэтиригээти хоноонкуюр», Татьяна Ушинецкая Евдокия Слепцова «Кеттүм көй»

салгынтиг», Сардаана Федорова «Кэрэ кую», Светлана Ксенофонтова-Илагээ «Уоскулам сазынчынари» алгыстары азбандар, дьоро кийзини киргэтилээр. Бишрэгэ уолгиир юлиюгэлэр: экономический отдел национальностига Николай Попов, профессоруус бэрэсэдээгээлээ Егор Давыдов, истиссанис Анатолий Манцаров, «Мичига» унүүдан сэбизүүссээз Мариамна Яковлева, улуустаа бый киннинэммит библиотечный санын дэрийктэрээ Вера Платонова, бэлтгээрэн бүхэлдэгийн талгарын Чакыр олохтооб Мария Ширяева, улуус оскуулаларын дэрийктэрээрин азтартыгтан А.П. Илларионов азтынан Хайахсын орто оскуулалын дэрийктэрээ Федор Борисов у.д.а. азтартага айар улж альтаах азтартыгтан айрымчынан ылбакка айланырыгтар, урантыг изийнтигтэй улун сэдэлдэгтэй уостан халбакка умсугу! азтартыгтар ис сүрэхтэн тахсар бөгж салзалаарын, алгыстарын авивчилсан.

Марфа КУЗЬМИНА

СБОРНИКИ



“Мичил” үнүйааныг доруобуй аларынан хааччахтаах оболорго аналлаах “Эрдэтгэн көмөлөхүү” сүлүүспата анылынна

Сэтгэний 2 күнүүгээр "Мижил" обону сайншарар уүйлаагаагаа болиц күн буолла. Санагийн этгээхэд, осно 2021 сийл сайнныгээр, бирайлык сэтгэ уүйлаагтан кыаийылаах тахсан. Дьокууский куорат психологоческий, медико-социальный орослуулжээнд улахан ситимгэр кинрбиттэрэ. Онгон сайгын бу саас улуус дъянгаттын сүбэтийн үс оруутгээх собулжиги багтаан, орослуулжээнд доробуяаларыгар хамгихаахаа обзорго агуулж кини пилотийн билаанааската буолбуттара.

Ол түмүгүр, бу күн кыранкын иштэллэччиэлэри кыра сааста-быттан жүзөн корор, ишенин дө-хубудаларыгай хаячхакташыны азынвартат смалшаах, тусла аныт спесиалисттердөө “Эрдээтэн омодойнүү” судуусында арылыш-

“Кынадаалах оңолорбутугар манай коме оғоруух инин», бийнги төрөлпүттөрбүттүүлүк кытарты

Сайга анылсыз күни сүрүн ураттыынан, обо торооттуун кыт-

та тәжіс-тәнгіл сыйдышан сайда-рын, саға біннин ингәндерін, дыңу күтіріп алтына үордіңдер үорудайын сиптиңдегі. Мамыл логопедка, психологка, тыяторға уонна ЛФК эти-санниң зернілер тұстаса испистүштіңдегі, массажда сыйдышан дыарықтанылаштара.

"Билигни ишке узулум шүйбәләгига сыйдышар, кынайым бу сотору сантардаты кипритехтээх. Былдырымалынчелдиң саяга сыйдышан саба-

жидынныят. Бүгүн айылдарбыт ки-
ниңгү кызынан сыртынкыралам. Манызк кини ханының баядар
шээр нийзэх улаханы хизир буюнтар,
урьзгаргэ, оюуныготорго үеңсай
сүйз-ама да буучинаара олус наа-
да. Эхэр нийзэргэ билээндиг-кор-
бониут нааха забх. Учбулан оссо
да үүюн-саад турарыгар бая-
дарбыт, дорубай буюулунтар". -
Чурапчы ижиншигийн оюнхоюло,
эхэр нийзэ Сахалина савзы-
тын илчилгэнес

тын улсыннинг,

"Эрдүгэн комедију" сулуустын кыргыстар билүүнүүгөр буюлахса, таатормани Татьяна Миронова, докторидын Марина Дмитриева, психологини Мария Семенова, эмтийн физической культуры инструкторын Саргыланда Дмитриева узанынктэрэ. Кинилор бары бу сайын ерөстүүбүлүккөзөйн реабилитациялыр кинигүү кинирэ, эдис хөхөнүүн билсээ сэмижэргэ сүйлдүүбүттәре. Онтот сайнны букуун РЦПМСС балыктыгар азит уорорын асан, билүүлэркин оссо эбни ханытынылар. Иттихи сөргү Саент Петербург юорат Эрдүгээн комо үнүстүүгүүн кытарты ыкса спорбээни тутан улшиншад.

Түмүктээн этажда. Чурапчы уулуңугар бистакы "Мичел" унучыны сыйыннеси Марияна Никитина, чөннөрдөр ыбыла тизмэтийн тэрээнийнвэр. Иттихи хабашинан улт ынтыларын корол, бэл, ойоум "хайхак машнук аймыны дахь эзлэлир дынсанттар баалларый" дивея сохтуул. Улшины кийинхилтэн бийтиг тэринтэй 10 дорубуйнанарынан хаячнахтаас өөрүү коруулгылан, сый албы бойжит тусга санаа дылт шиншил бүлж туттарарайт. Балыныа эттүгэн тоюу ишмэйн баарылан комедиебүт. Салтын дэлжини башрагт үзэлдээн ишигүүнт", - дивея уулуе кини балынчынын кызынбийн баразда Артем Михайлович Кеенофонтов саншатын улээчинно.

— Чуранчыга
2019 салттан уз-
лини сыйда-
были. Озөле-
рүм “Мирин”
үйүнчилгя
сылдыбытта-
ра, бу уйибен

САМЫЙ ЖЕНДРИНСКИЙ.

ЫАЛДЫЫТ

Алгынын тиэртэ

Удуус салалттын ыңғырынышынан, естинны 7 күнүгөр Чуралчы удууңтар бишпилгөх алтысныт, болупнок Александр Сергеевич Артемьев-Кудаш сыргатта.

Кини улуус кинингэр «Арны» дызытигэр анат байынанай операцияда сыйдаштырмалар көргөндерин, төрөштүктөрүн, аймахтарын кытарты коркунчэ. Барыта 26 киңи келиз.

Александар Сергеевати бүгүншүү күнгээ олус уустук башынаныңа балорбутун этгээ. Маныжха салыны-онкооту, уйгуун туруктаах огторогро сүбээ-амж багэрээ. Баянгын бара турар байланшын дэвайынтар барыбытын таарыншашарын, туора турар киши суюзин болижтээтээ. Ордук ынрахан мобилизацияя сыйдэвчилчилар дээгүүцээртээригээр бууларын норуут облогуурүү, бу алшарьхай этгээгэ түмүктэгүүний ийн, сомохолонооруу

Ис туругу бөөрөгүүг санасын-оюону байзбэр хам батысбака, сааңыланарга ынтырда. Киши дын көргөзинин - төрөнүттөрүнин, көргөзинин, овборунун, аймактарынын айылча ишкүй макса биңр сибистэктөрүн, салымчыларын санытта. "Саясат бордох, чүчүгүй эрдэлсөх, ону тутуяа салыштар буоллашып, шарттар түшүнүп, күнүнүн



— 30 —

"Бу уустук, нарахан юммити-гэр бэлзэгтн харыстыныг, кунаадан санааны кизэр кийдэмын сатааг, дюонто-сэргээж хом санааны тутумайг, кунаадын баатарымаг. Киргэт-тэрбит, оюзорбут Эр киши, уул оюбоуолар ытык изеттерин толоро салынчилар, эткин эргизилнэгээр дэлжигүйг эрэли ысынын, урдук ныймалар-тан кордойнүүс" -- дэлжин сүйтээгээ.

Анын отгон алай тутта, алтыс
сөзмий-түүмүн талордо.

Мүстүбүт дынның хас бирилдиниз-
рин шаңдаат, саныктан-сөвөттөн

ыраистымыр түрүкка кишиләрдө.

СЫННЬАЛАНГА

Кытсанах, бөбө-тәба, алда- нынтынта сүх					Кубулба- тырар, ... арас буолар								Буабый- дээ, көр...
Били ... дынгэ			... абыран			Орудуна, серу-сөлөв, ... тараха		Күемзій быраана		Олус сирійзін, сынығын, ер болбо- йон көр		Улаханыңк «ұлттар», үолуыар,... хамсыры	
Сизлиниң хатып- лыбыт сіннігэс біне	... металл	Кетер				Күнүн сүпінүн ата- тан быстак жемін отор- то спорер	Канат, оноруутун ...		Дыңз даның спутурмен катаа, обатэр имми эмз зырахан балаңын- Ныза киллэр	Чыныдах дынгэ			
Албына- келдүнүң сүх, судурғу	Саес хаар үрдіс ирән баран муунуруу- та		Киши олодун сүола, дымбата, олох...	Олус зәрн- дасын олени антаның сүх эттегі, шыл, тұн)	Онно сүбүнан базыныс, кинр-... сатав	Сана теребіл ынып збатар нырай ...	Хайыр ...	Үнегттән сүплар					Инсалазж соплон- нодж, сизмек, хан ...
Үрдүк ... халлаан	Норугт былпыргы саңынз, қапсаңынз		Кыра дулук тыы				Бұрдуг ърастаптаған халда күндер- на, тобода, бұрдук ...						
Унуннүк ... курдук ононун		Кытсан- нахтык, ...-тас курдук				«Истебан ажысм ... түйәбын тынанын, көрбүн тудан ерлүйді хетерүн», Монсей Ефимов		Онно сүккә ондоңдор ... хамсаабат		Уруу, ... маx			
		Аан ...			Тұржано амтаниң Биләзри қыраты боруобалат		Одан-до- дон, быны- тас ...			Тұрхана зма зырахан- нык, олор тұс, ... тым			

«Скапорд: тылтан тылда тайшарын, тааба оонниуюох» Зөй Васильева кинигүттөн ылдыннаа.

Ханыят 43 Ж-гэр тахсыбыг сийнворт энэштээ: Турууруу: Чабыгчахан, хахай, албас, тохтоо, сүон, ослот, от, шурууун, ах, сыйгы, марба, биас, онол, сала, төт, хох, сүү

БИҢІЗХЭ СУРУЙАЛЛАР



Айар түмсүү уочараттаах көрсүүтэ буолла

Чурапчы улувун бастакы айар-сурыйар түмсүүтээриллиэбигиттэн күн бүгүнгэ динэри төхөлөөх элбэх айар куттаах дьон алтынаан, төреобүт тыл умсулжаныгар ылларан, киңи дууҗатын кылын таарыйар гына хомоҗой тышлаах хонооншору айан, суду айымнышары сурыйан хаалларбыгтара буолуой!?

Билигги Чурапчы улууңугар 40-ча алар-сурүлар дъобурдах дъон болалар. РФ Сурүйаачылырын уонна суроңалыстарын сой-ууңун чиңизинэриңин Дорофеев Аркадий Максимович - Улдзас Харалы, Фёдоров Павел Петрович - Сомою, Герасимова Мария Андреевна - Сонгэрэ, СФ Горюхов Борис Петрович-Бээди Уола буюллар.

лаах Балбаара кинрбиттэрэ.

рөн, сүбзөлөңгөт, санаа үлгээстэн, тинникт баяланыры торумынан, злбх болтуруулы ырытышан, быйнарасан, опус ваймызыдаах күн буюла.

Дуунгалыны сыйнишша тээрийн, бары бийрэгэн бийр хоноонюү олус эзэнтэй аялан, бары уроты турукаа кинрэн, бий-бүт-санзаабыт бийрэгээн, олус да эстийнныбыт, дуюнуйдбүт. Бынхыгар сэбинэсийн коминээзи дольлоох ядр сааскытын санаан,

Ухүүтэ буолла

Саамай сүрүү - Чурагчытгаа
бы алар түмсүү чилининэр буюларбытын туонтуур билгизгэр-
битин тутан, одус дъолгониубут.
Иннокентий Алексеев эскийинэн
онгонуулубут олуу астык зияктары тутатына ишинин, уоруубут
ус бүк үзәйттээ. Махтал, күндү
салайлаачылыбытыгар Рымма Ин-
нокентьевнаңа - Хотуунаба, кү-
руутун бийлигин алгыстаах алар
эйтээ абылангар сирдээн сыйтэн
шыдъ сильдьаргар! Махтал, бары
күндү доюотторбор, куруутун бу-
курдук ейдаою, айеңе, бэйбэйз-
битин иттишвек яйонсе, үөр-көтө
бииргэ сильдьарбытыгар! Сыйты
беруюубут сыйтавабатын! Сагаттан
санта айымнышлары айсан, дөйнүү-
түн - сэргээйтин куруутун үөрдэ -

Наталья Сергеева-Анна
Кызыба, «Чурапчы» лингвисти-
ческий түмсүү чилингиз,
организаторы «ИЭШИМ»
ИКТ чилингиз,

Бүтэйдээх-Дириг оскуулаларын добордуу көрсүүлүлэрэ буолла



Мэргэ Хангалас улуунун Бүтэйдээх, Чурагчы улуунун Дирнг оскололарын доюордуу корсүүлээрээ 1960 сыйлаахаа салаламыты. Бу юмыг осколола дираатгээрээринэн Бүтэйдээх Аандрей Николаевич Анисимов, Дирнгээ Никифор Николаевич Ермолаев, физкультура учууталдарынаа Егор Михайлович Феофанов, Иннокентий Тихонович Васильев угуулжээрээ. Кинилэр бу корсүүү мянганыгэ тэрийээчинилээринэн буолцилар. Кэлии 1970 сыйлаахаа Амма улуунун Алтан оскололата хөдлөсгүү.

Бу күн овцөлөр бэйз-бэйзээрин ынгта билингээр, санаа атаастастынлар. Уонсай түмүкүс Дирнг оскололата кыайны өрөгүүн бишиг, иккис Бүтэйдээх үүсэ Алтан оскололата буолтулар.

Сүтинний мянганыгэ күнүү гэр осколола учууталларын корустулээр. Манна успуорт бэйз-бэйзээр сурдээж тигшээний наах курзэтэнни буолан застас. Ус хамаагаада үүсэн тэг баалылан, доюордоонуу кылбда. Бу күн учууталлар, нийтээчинилээр үөртээр-үүйлар үүзлээрин би-

Бу угсээ кубулуйбүт корсууны 60 смылаах ўйгулойц быйып Дириң орто оскуула-тыгар ўоруулээстик болсан ааста Алтынны 31 күнүгэр одолор волеий болга, түстүүга, лиининээр ишуччай-практиче- скай юмпирисийнээр 40 узун экспердэр ийиттилэр. Юмпи- рисийн түмүгүнэн Учуталлар ўоректэрин үрдэлтэр Үүчүүтүү сөртпикесэттерин туттуулар.

БҮРДАЙЫАК**Мугудайдар кинн уулусса
өрөмүенүн ойоотулэр**

"Мугудай ижилсэнгээ" МТ цээр 2023 сүлгэ
Олохтоох кодутгээнийн бүтүүр бярагырхамаа Ок-
тябрьской уулуссын өрөмүенүнээндийн хуонурус
коруутгүйэр кийлээрдээ.

Нэйнлийн олохтоохорын бярагырхамаа хийл-
гүйцээр этгээний ойоотулэр.

И.Д. СИВЦЕВ,
ижилсэнж аяваалтатын сургуульчийн ижилсэнхийн

БИЛДЭРИН / ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мурун Тынытынбаа
штыннын 27 хүнүгэр сар-
смарда хотонтон таңаар-
быт ынан сэлдээр ынаахыгыт
сүтээ. Көрдүү сэлдээр быт
да бүлбетыгыт. Манан дынүүнүүзүүх, кыра унух-
таах, сирээ кугас эргэн
дынүүнүүзүүх. Ким корбут
8914-235-47-67 уонна 8914-
286-92-96 нүомэрдэгээ би-
лдерзгүйтгээр кордонообут. Кулгааџар 29300 нүом-
рдээх.

Быйылгыттан бигээ сүл стажтаах, бийнгийн үз-
лийн сэлдээр педагогтар (учууталлар, преподавател-
лэр, басынтааллар, методистар, у.д.а.), ханийн
бабаарар дуохунаска үзлэх балынын үзлэхтээр
үзэхээ бириллээр кыра 1,7%-наах "Дальневосто-
чной ипотеканы" түннэр бяравттанийлар.

Бу ипотека нийтэй Чурапчын улууңнагар дын атын-
ланаргытагар, туттарытагар комеленбүн, Бий-
сээр нүомэрдэгит: 8984-110-25-77. ИП Егорова Л.В.

Желающим получить военно-учетную специ-
альность «водитель категории «С» на бесплатной
основе за счет субсидированных средств Минис-
терства обороны Российской Федерации со сроком
обучения 3 месяца обращаться в военный комис-
сариат г. Якутска РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул.
Октябрьская 22, каб. 29, (тел. 8-(4112)-36-51-85).

Махтанаабыт

Быйыл сэтийн ынга Мирялаа сага таас
үзсэй дынээх көнөн кийрилбэйт. Бу дын тутул-
ларыг туроосубут, сүүрбүт-көлгүүт Мария Фи-
липповна Кронниковада, ылсан бүтэрэн, олохго-
киллээрбүт сага баянлыктыхыгар Василий Васи-
льевич Хомподовка сиртэн халлаагига дээрин мах-
талын биллэрэбин.

Маны тэнэг үзлээн заспят балынам юлж-
тийнбигэр, кылазмынай бяраска Айна Гаврильевна
Бахчаненга, профсоюзуу бэрсээдээглийгээр Айна
Николаевна Хомподовеа, матьрыгайгайнай
түрүүн көмөлжсүт балтыбар Клавдия Дмитриевна
Половада, социалын үзүүлтэй Евдокия Се-
меновна Сибиряковада көнөрбөр улахан комонуу
онгорбуттарын пинийн махтанаабын уонна эзэрлэгээ-
бит бары дынгээ эстинг махталааны тээрдэб-
ин.

Энэхүү барыгытагар саха алмаанын курдук
кытанаах доруубуйаны, үзбүнтгээр эссэ элбэг си-
тийнүүлэри баарыбын. Оюулоргут сионзогт ду-
руобай, дынлоох дын буулдуунар, курутут эн-
гийн үордэ сыртгыннаар.

Эзэрдээни, махталаанын ынтаа сэрийн күннүн об-
то, үзэх бэлэрээн, Герой пионер Сима Сергеев
биниргэ торообут балтга
Нина Николаевна Попова.

**"Саңа олох"
ханын телеграм
каналынагар,
кинрэн сурутун!**

**Хатылы олохтоохторо кэлэр сүлга бөнүолэж ижилсэн
кытызы сууллары өрөмүенүнээндийн ойоотулэр**

Хатылы ижилсэнгээ 2017 сүлтэн
«Аан дойдтувай», бэши көбүлээн-
ийн ынтынлар ижилсэнж туроосуу-
тун бүтүүр бярагырхамаа бийнинир.
Ол курдук, ижилсэнж олохтоохторо
2017-2018 сүлларга бу бярагырхамаа
кыттан бөнүолэж толору уу синтээ
квариитийн синтээштэрээ. Бийнгийн хас
бийннээ малт олбуоругар синтим тарын-
лан, елгом үнээйнин малт, күннээн
наадаларынгэр туттан, олохтоохтор

үоруулээр улжсан.

2019-2022 сүлларга бөнүолэж
ижилсэнж сурут сууллар: Партизанская,
Бабаганская, Сергиевская, Набереж-
ная уулуссын уонна ижилсэн даанар
Центральный, Чурапчинский переулок-
тар өрөмүнүүзүүн сүл бигээ тубуста.

Быйыл ижилсэнж олохтоохторо
үолсай муниньицай 2023 сүлга олох-
тоох тишиштэвшийн бүтүүр бярагырхамаа
малт корулзэр үбүнэн бийнс сүлнэ

кытызы уулуссын суулларын өрөмүен-
үнээндийн бүтүүлгүүршил бийлэрднэр.

Көбүлүүр балох тэрэлэгж, хуун-
куруска кыттан, субсишияа тэсэр
түгээмжтэгээр ижилсэнж олохтоохторо,
үолсасытванийн түмсүүлэр, ынчтээр
үзлэвиргээ бэлгэмжтэй.

Розалия ПРОКОПЬЕВА,
Хатылы ижилсэнгээ дынанынтын
ицнээслэлийн.

КЭРИЭСТЭБИЛ**Ийзбит сирдых моссуюн
ойбутутгэр-сүрэхпүтигэр мэлдүү тывнаах**

Бу орто дойдуга хас биридии кийн-
жээ сэлмийн кундүтгэн кундүт – күн
кубий ийэтэ буолар. Онон шийн сүт-
рэг-күйнэхээрсүүтүк. Ийзбитголорон
заспят сирдых олбумын истиг-ийнрх
тэлжинийн ахтан-сандаа авыны бийнхэ-
мийт ижспүт буолар.

Сэрийн сэлдээр овогтоо, күнүдүү ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Старосты-
на Мария Григорьевна бу дын, сэ-
тийн 8 хүнүгэр ынараханын малдайн,
бийнтийн южийнитгэн туррабытга
бийн сэлдээн тухлаа.

Кинн 1926 с. малт мыйн 2 хүнүгэр
Чурапчы оройонуун Одынтуун ижил-
сэнгээр Ньюргүүннаах дын ашаска
элбэг овоглоох малага тордус олонон
торообут. Одоо саана сэрийн ын-
тагасаа сэлдээр овоглоох малага
корен, ийзбит барахсан үорэрэ. Сын-
нээлжигига да слордор, сизнээрин ижил-
сэнгээр, бийнхээ комо-тирох буолара. Сай-
нын кинийнээр батыншира сэлдээн
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхбэлт, хос эйзбит Сэрийн
Федорович уонна убайа Петр Григо-
рьевич сэрийн баран, эзийнхинсон
бэйзээрх халвааныстыбаларын корулэн
олорбуттара. Бийнгийн ийзбит дынг не-
тас үзлээн толорон, балтын, бирдэхын
корен, буолан, үорзүйтгэн төхөн, дынг үзлээн буолут. Сэрийн ижилсэн-
жээлбэл, эхб